

Re- sòna



*Libri, mostre, film, tesi
e riflessioni sulla musica occitana*

genier

GENIER RE-SÒNA

Libri, mostre, film, tesi e riflessioni sulla musica occitana

Concerti, serate di ballo, corsi di danza e di strumento sono stati e sono tuttora il volano empatico che ha favorito la riappropriazione dell'orgoglio di appartenenza e un timido ritorno alla lingua occitana tra le generazioni più giovani: con **Re-sòna** proveremo, anziché suonarla, a parlare di musica occitana e tradizionale con musicisti, storici, linguisti, appassionati della nostra lingua e della nostra cultura.

Un calendario di eventi ad ingresso gratuito organizzati da Espaci Occitan con il contributo della Regione Piemonte, iniziati a dicembre con la presentazione del canzoniere **Clau de viola, Spartiti di danze della tradizione occitana**, realizzato da Espaci Occitan con il contributo delle Regione Piemonte, curato da Gabriella Brun e Rosella Pellerino ed edito da Fusta Editore, e con l'inaugurazione della **mostra** di antichi strumenti musicali della tradizione popolare occitana **Liero d'armoni**, collezione privata di **Celeste Ruà**, visitabile ad ingresso gratuito fino al 3 marzo negli orari di apertura dell'Istituto di Studi Occitani di Espaci Occitan: mercoledì 15-18, giovedì e venerdì 9-12 e 15-18, sabato 9-12, e in altri orari su richiesta di gruppi e scolaresche.

Venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 21 a Canosio, presso l'Hotel Miramonti, il primo appuntamento dell'anno vedrà impegnati **Dino Tron**, storico polistrumentista dei Lou Dalfin, autore della tesi di Dottorato di Ricerca in Etnomusicologia **Curente e Balet - Feste, suonatori, strumenti e balli popolari in Valle Vermenagna**, e **Silvio Peron**, tra i più celebri esecutori e docenti di organetto, Presidente della

commissione Museo della Fisarmonica di Robilante. Un viaggio nel tempo in una delle valli in cui la tradizione musicale e coreutica è rimasta più viva, tra fisarmoniche, clarinetti e organetti, festin e coscritti.

Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 21 a Stroppo, presso la Sala Polivalente di Borgata Morinesio, il tema sarà ***Nosto lengo es retournà abou la muzico***. Insieme a **Sergio Berardo**, fondatore de Lou Dalfin, si parlerà dei musicisti occitani come attori non solo della rinascita della tradizione musicale, ma anche di quella linguistica. Verranno proiettati spezzoni del documentario di **Giacomo Allinei**, che dà il titolo alla serata, interviste realizzate ai principali musicisti occitani, e intervverrà **Silvia Giordano**, autrice della tesi di Dottorato di Ricerca in Sociolinguistica *Analisi linguistica della nuova canzone in occitano nelle valli del Piemonte*, dedicata alla lingua nella nuova creazione musicale occitana.

La rassegna Re-sòna si chiuderà a febbraio e marzo con altri due appuntamenti, la proiezione del film-documentario ***Lou Soun Amis – Il suono amico*** di Flavio Giacchero e Luca Percivalle **venerdì 23 febbraio alle 21 e venerdì 2 marzo 2018 alle ore 18** con **Gianpiero Boschero** e la presentazione del cd **Muzique ousitane 3**.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito. Per informazioni Espaci Occitan, Tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org, www,espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan .

Re- sòna



*Libres, exposicions, film,
recerchas e consideracions s'la musica occitana*



GENIER RE-SÒNA

Libres, exposicions, film, recerchas e consideracions s'la musica occitana

Concerts, festins, cors de dança e d'instruments son estats e son encara encuei lo veïcul empatic qu'a ajuat las generacions pus joves a retrobar l'orguelh d'apartenença e a arrambar-se mai a la lenga occitana: abo lo programa **Re-sòna** proponarèm pas de sonar-la, mas de parlar de musica occitana e tradicionala abo musicistas, istòrics, linguïstas, apassionats de nòstra lenga e de nòstra cultura.

Un calendari d'apontaments a intrada libra organizats da Espaci Occitan abo lo sostenh de la Region Piemont, començats a decembre abo la presentacion del libre **Clau de viola, Spartiti di danze**

occitane, realizat da Espaci Occitan abo lo sostenh de la Region Piemont, curat da Gabriella Brun e Rosella Pellerino e publicat da Fusta Editore, e abo l'inauguracion de l'exposicion d'antics instruments musicals de la tradicion populara occitana **Liero d'armoni**, collecion privaa de Celeste Ruà. Violas, que polerè visitar gratis fins al 3 de març en lhi oraris de dubertura de l'Institut d'Estudis Occitans d'Espaci Occitan: mercre 15-18, jòus e venre 9-12 e 15-18, sande 9-12 (es conselhat de prenotar). En autres oraris sus requiesta de grops e escòlas.

Venre 19 de genier del 2018 a 21 oras a Chanuelhas, en cò de l'Hotel Miramonti, lo premier apontament d'an aurè per protagonistas **Dino Tron**, istòric

pòlstrumentista di Lou Dalfin, autor d'la tesi de Doctorat de Recercha en Etnomusicologia **Curente e Balet - Feste, suonatori, struments e balli populari in Valle Vermenagna**, e **Silvio Peron**, un di pus famós sonaires e ensenhaires d'organèt, President d'la comission Musèu d'Armòni d'Robilant. Un viatge ental temp dins una des valadas ente la tradicion musicala e del bal s'es mantengua pus ardia, entre armònis, clarinets e organets, festins, baiets e conscrichs.

Venre 26 de genier del 2018 a 21 oras a Estròp, en cò d'la Sala Pòlivalenta del Morinès, l'argument serè **Nosto lengo es retournà abou la muzico**. Ensemp a **Sergio Berardo**, fondator de Lou Dalfin, se parlarè di musicistas occitans coma actors pas mec d'la renaissença d'la tradicion musicala, mas decò d'aquela linguística. Serèn projectats tòcs del documentari de **Giacomo Allinei**, que dona lo titol a la seraa, entrevistas realizaas ai principals sonaires occitans, e serè presenta **Silvia Giordano**, autritz d'la tesi de Doctorat de Recercha en Sòciolinguística *Analisi linguistica della nuova canzone in occitano nelle valli del Piemonte*, dediaa a la lenga en la nòva creaccion musicala occitana.

Lo programa continuarè a fevrier e març abo autres dui apontaments, la projeccion del film-documentari **Lou Soun Amis – Il suono amico** de Flavio Giacchero e Luca Percivalle **venre 23 de fevrier a 21 oras** e **venre 2 de març del 2018 a 18 oras** abo **Gianpiero Boschero** e la presentacion del cd Muzique ousitane 3.

Tots las seradas son a intrada libra. Per informacions Espaci Occitan, Tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org, www.espacioccitan.org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan .